

SA EXAM PAPERS This Paper was downloaded from SAEXAMPAPERS  
**SA's Leading Past Year**

**Exam Paper Portal**



*You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊*

*Thank You for Supporting SA Exam Papers*

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexampapers.co.za](http://www.saexampapers.co.za)



**SA EXAM  
PAPERS**

SA EXAM PAPERS  
Proudly South African



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

**KREITI YA 12**

**SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA BOBEDI (SAL)**

**LEPHEPHE LA BOBEDI (P2)**

**DIBATSELA 2025**

**TLHAHLO YA GO SWAYA**

**GAUTENG**

**MEPUTSO: 40**

**Palomoka ya matlakala a tlhahlo ya go swaya ke 3.**



## KAROLO YA A: DINGWALO

### DIKANEGELOKOPANA

#### GO TSEBA MANG? – HH Ramokgopa

#### POTŠIŠO YA 1

- 1.1
- Molwantšhi ke Kombelani Phaduli.
  - Molwantšhwa ke Mpho.
- (2)
- 1.2 Motseng wa Suku le wa Sekhokho. (2)
- 1.3
- MmaDineo o nyaka go roma Mabitša lebenkeleng fela ga a hwetšagale.
  - Mpho o ithaopa go ya lebenkeleng.
- (2)
- 1.4
- Thulanontle
  - MmaDineo o thulana le kgopolo ya Mpho ya gore go rongwe yena ka ge a ka se kgone go rwala direkarekane tšeo a le tee.
- (2)
- 1.5 Mpho ke ngwana wa go ba le boitshepo.
- O kgopela mmagwe gore a mo fe maikarabelo a go ya lebenkeleng. MmaDineo ke motho wa maikarabelo.
  - O fetša a amogela kgopelo ya Mpho le ge a be a gopola gore a ka ba le bothata bja go rwala direkarekane a le tee.
- (2)
- (2)
- 1.6 Moya wa kgakanego.
- MmaDineo o gakantšhwa ke gore o tlo roma mang lebenkeleng.
- (2)
- 1.7
- MmaDineo o hloka yo a ka mo romago lebenkeleng ka ge Mpho e sa le yo monnyane.
  - Mpho o gapeletša go ya lebenkeleng gomme o thulwa ke sefatanaga o a hlokofala.
- (2)
- 1.8 Letsogo la molao ke le letelele.
- Kombelani Phaduli yo a ilego a thula Mpho ka sefatanaga o feleletša a swerwe a e ya kgolegong.
- (2)
- 1.9 Hlogo ya kanegelokopana ke 'Roma nna mma'.
- Diteng tša kanegelokopana di mabapi le Mpho yo a kgopelago mmagwe gore a rome yena mola mmagwe a be a nyaka go roma Mabitša.
- (2)

**[20]**



## POTŠIŠO YA 2

- 2.1 (a) MmaSerwadi ke mmapatši/morekiši mola Sefala e le moreki. (2)
- (b) Ke baratani/ke banyalani. (2)
- 2.2
- Ba putuka - Ba nyaka ba tseneletše. (2)
  - Ba ntlahlela - Ba ntsentšha. (2)
- 2.3
- Poledišano e tšwetša pele tiragalo ya sephetho sa maphodisa sa go swara MmaSefala.
  - Poledišano e tšweleditše semelo sa botho sa MmaSerwadi ge a be a laetša phišegelo ka sephetho sa maphodisa.
  - Poledišano e tšweleditše maikutlo a manyami a MmaSefala ge maphodisa a be a sa kgotsofatšwe ke go se hwetše selo lesolong la bona. (3)
- 2.4 Ke ya sebjalebjae.
- Go bolelwa ka maphodisa. (3)
  - Go bolelwa ka khwelakhwela. (3)
- 2.5
- Sefala o tshepišitše MmaSerwadi dinku tše tharo ka morago ga gore a hloke tšhelete ya go lefela ditonki tše a mo rekišeditšego tšona. (2)
  - Sefala o file MmaSerwadi nku e tee fela. (2)
- 2.6 Dikarabo tša maleba tša balekwa di tla amogelwa.
- MmaSefala a ka feletša a tswaleletšwe kgolegong lebaka le letelele ge maphodisa a sa hwetše Sefala.
  - MmaSefala a ka gobatšwa goba go bolawa ke batho ka baka la boradia bjo bo dirwago ke monna wa gagwe. (2)
- 2.7 Mongwadi o kgala go se tshepagale ga batho.
- Sefala o tshepišitše MmaSerwadi dinku mola a be a tseba gore ga a na tšona. (2)
- 2.8 Dikarabo tša maleba tša balekwa di tla amogelwa.  
A manyami/pefelo.
- Ke nyamišwa ke Sefala ge a sa tshepagale. (2)
- 2.9 Mongwadi o atlegile.
- Mmadi ga a tsebe gore molato wa boSefala o feletše kae ka ge re boditšwe gore go sa nyakwa direkhoto tša bona.
  - MmaSefala le yena ga go tsebje gore o feleleditše a godiša bana ba gagwe ba bararo bjang. (2)

**PALOMOKA YA POTŠIŠO YE: 20**  
**PALOMOKA YA TLHAHLOBO: 40**

